

# „PLAVA LINIJA“ KUPILA TEHNIČKE PREGLEDE OD „DRINA OSIGURANJA“ DUJAKOVIĆ KONAČNO OTKRIVEN!

**Drina osiguranje**

- Tehnički pregled "Plava linija"
- Pantelinska 1
- 76300, Bijeljina
- +387 55/296-201

**Plava linija**

- NAZIV: Plava linija
- ADRESA: Lijevčanska 17
- MJESTO: 78250, Laktaši
- TELEFON: +387 51/532-434

**Filijala Zvornik**

- Filijala Zvornik
- Ulica Vuka Karadžića, broj 120
- 75400, Zvornik
- +387 56/211-122
- zvornik@drina-osiguranje.com

**Vlasnička struktura**

- Slaven Dujaković
- Sasa Vajic

Dugo je Slaven Dujaković, smijenjeni direktor Agencije za osiguranje Republike Srpske (AZOS), privlačio medijsku pažnju napominjući da će njegovo „izgnanstvo iz fotelje“ koštati na stotine hiljada maraka građane Republike Srpske. Još je zadrije tvrdio da se ne bavi politikom, ali sa druge strane nije propuštao priliku za slikanje na stranačkim sastancima sa društвom iz DNS-a, pogotovo sa predsjednikom Nenadom Nešićem. Međutim, prema saznanjima Faktora, Dujaković je od „Drina osiguranja“ kupio tehničke preglede koji razotkrivaju kako je protekao cijeli njegov mandat proveden na direktorskoj poziciji.

Dujaković je na mjesto direktora AZORS-a došao iz dobojske filijale „Drina osiguranja“ i tu nema ništa sporno. Pod znakom pitanja je to što je u to vrijeme pružao usluge tehničkog pregleda u firmi „Plava linija“ osiguravajućim društвima kojima je bio i regulator.

Dujaković je smijenjen početkom maja, a upućeni u rad ovih društava tvrde da je već krajem godine razgranao „Plavu liniju“ širom Republike Srpske. Prva kupovina, i to od „Drina osiguranja“, desila se u Karakaju kod Zvornika da bi se kasnije „trend“ nastavio i u Banjaluci, Bijeljini, Sokocu i Laktašima.


Iz osiguravajućih kuća su se na njega žalili zbog, kako se nezvanično saznaje, određenih neregularnosti.

ZŠ.



**FAKTOR**  
Izdavač:  
**A Media d.o.o.**  
Gundulićeva 33/4  
Banja Luka

direktor i glavni i odgovorni urednik: Drahmi Miskin  
zamjenici glavnog i odgovornog urednika: Slaviša Đurković, Zoran Šarenac  
redakcija:info@faktormagazin.ba, desk@faktormagazin.ba  
marketing:marketing@faktormagazin.ba  
faktormagazin.ba  
štampa i distribucija: N.I.G.D. Nezavisne novine, Banja Luka  
Novine FAKTOR su upisane u Registar javnih glasila RS pod rednim brojem 670  
po rješenju broj 07.06/053-46/21-2  
Sedmično izdanje, svakog četvrtka, latiničnim pismom



Kuruzovina  
@kuruzovina

Киша, хладно... Како ли је тек скandinавским министрима који на пос'о иду бициклима...

11:15 - 23 nov 21 · Twitter for Android

1 Ретвит 15 Свијања

“

**Kuruzovina**

Киша, хладно... Како ли је тек скandinavskim ministrima који на пос'о иду бициклима...

Zarko Saje  
@ZareSaje

Znaš li kako se prave duvan čvarci?

Ne znaš šta su duvan čvarci?!?!

Ideš pod mač bato

17:09 - 23 nov 21 · Twitter for Android

”

**Žarko Saje**

Znaš li kako se prave duvan čvarci?

Ne znaš šta su duvan čvarci?!?!

Ideš pod mač bato

Sasa Mitkovic  
@mita0018

I opet se iznose laži. Kažu da je Efeta Veselji ubila Slobodana Stojanovića jer joj Srbi ubili oca i brata a nju silovali. Efeta nikada nije bila zarobljena. Drugo njen otac i brat su poginuli u napadu na srpsko selo Kamenica. Tada je ubijeno 126 Srba noževima, sekirama, testerama.

11:29 - 23 nov 21 · Twitter Web App

45 Ретвитови 1 Твит са цитатом

”

**Saša Mitković**

I opet se iznose laži. Kažu da je Efeta Veselji ubila Slobodana Stojanovića jer joj Srbi ubili oca i brata a nju silovali. Efeta nikada nije bila zarobljena. Drugo njen otac i brat su poginuli u napadu na srpsko selo Kamenica. Tada je ubijeno 126 Srba noževima, sekirama, testerama.

# Kako funkcioniše opozicija u Republici Srpskoj?

Vedran JARIĆ



**Jarić plača,  
Radović organizuje,  
Trivić disciplinuje!**



**Povratak Milana Radovića u političke vode nakon gotovo jednogodišnje pauze, iznenadio je mnoge, a posebno Mirka Šarovića koji mu je, po direktivi, morao naći najpogodniju poziciju sa koje bi ostvario naum onih čija je to i zamisao. Napuštanje DNS-a i ulazak u SDS nije se, kao što je izgledalo desio naprasno, već je, znaju to poznavaci ovdašnjih „prilika“, plod kompromisa i djelovanja brojnih službi koje kontrolišu Tužilaštvo BiH.**

**M**amac za Radovića je bila istraživačka koja se vodila zbog navodnog pranja novca IRB-a na Kipar te bi za njeno povlačenje, ili mirovanje Radović morao napraviti brojne ustupke i u međuvremenu napraviti front koji bi pojedini međunarodni predstavnici favorizovali na narednim izborima.

Šarović je, nakon prisilnika iz Sarajeva i Beograda, nevoljno pristao da Radoviću prepusti vođenje GO SDS Banjaluka, u izmišljeni Sekretarijat za dijasporu ubaci Momčila Mandića, te formira front u kome će svi raditi za njega, dok se on bavi biznisima koje je pokrenuo u Beogradu i Sarajevu, opet sa osobama koje, reče mnogi, ne misle ništa dobro srpskom narodu. Američki kreatori su, kako se saznaće, u paketu sa Radovićem stavili i Vedrana Jarića, ali i Jelenu Trivić koja je „strah i trepet“ u matičnoj Partiji demokratskog progrusa.

Jariću i Radoviću, pričaju dobro upoznati izvori, poznanstvo sa američkim mešetarima omogućio je stariji Veljko Jarić koji je, još iz vremena kada je bio prevođilac u SFOR-u i, kako se tvrdilo u određenim krugovima, radio za obaveštajnu službu Hrvatske. Zato su i ukazivali da otuda brojni tenderi koje je njegova „Aragosta“ dobila

u Hrvatskom primorju, pa i nekretnine koje Jarić i Radović posjeduju u Opatiji i na primorju.

Dok traje opuštanje po domaćim i svjetskim destinacijama, Jelena Trivić pravi red u PDP-u, sve u cilju da diskredituje gradonačelnika Banjaluke Draska Stanićevića koji, kako kažu upućeni u dešavanja u toj stranci, ni po koju cijenu ne smije biti kandidat na narednim izborima. Zamisao je da Jelena Trivić bude predsjednik Republike Srpske, Milan Radović premijer dok će kadrove na svoj način, kao i do sada, birati Jarić.

U tom planu gotovo da i ne postoje Branislav Borenović, ali ni Nenad Nešić. Borenović je zadovoljan pozicijom poslanika u Sarajevu dok će, odmah nakon izbora u Prijedoru, zajedno sa još nekim kadrovima DNS-a u koji se vratio i Marko Pavić, tu stranku podijeliti na dva dijela. Najpogodniji za novog šefa DNS-a je Radislav Jović koji i ne krije da ima bolji prolaz kod „partnera iz SAD-a“ od Nešića.

Sada je jasniji i politički put Nebojše Vuknovića kome odgovaraju Milan Radović i Jelena Trivić pa i Radislav Jović, dok je u više navrata ponovio da on ne želi da sarađuje sa Nešićem i Stanićevićem.

Z.S.



**NISU SLIČICE I SALVETE!**

Poslovi sežu i do Beograda pa su preko Adama Šukala i još nekih osoba koje se bave turizmom pokrenuli i restoranski biznis u „Beogradu na vodi“. Ipak, prema saznanjima Faktora, omiljena destinacija im je na Senjaku gdje „upražnjavaju sve što vole mladi“.



# ŽESTOKO!

Najpoznatije Banjalučanke na društvenim mrežama

Božana Vujinović FOTO: IG

## DUŠMANI DUŠU NEMAJU

Za nepovjerovati, ali Božana Vujinović nije među prvih šest banjalučkih starleta po broju pratilaca. Nju na Instagramu, trenutno, prati oko 57.000 ljudi. Nakon što je opet dospjela u žiju javnosti -zaključala je Instagram profil. Jedna je od onih za koju se priča da ima bogate sponzore, nekoliko stanova u Banjaluci i Beogradu. Kad joj je zapaljen automobil, dušmanima je poručila bahato: "Ne možete da zapalite automobila koliko ih ja mogu kupiti". U Banjaluci se prepričava i nedavni događaj kada je fatalna „božanstvena“ za rođendan, od nepoznatog Rusa, dobila 1001 ružu.

Nakon što je banjalučkoj starleti Božani Vujinović nedavno zapaljen luksuzni automobil, javnost je ostala šokirana basnoslovnim ciframa koje zarađuju pojedinci i to samo zahvaljujući brojnim klikovima na društvenim mrežama. Influenserima, starletama, a neki ih zovu i sponzorušama, skupe stvari i lagodan život „omogućili“ su, kod nas, na hiljade, a u svijetu su to milioni pratilaca na internet stranicama.

Među njima ima i onih čiji „posao“ graniči sa elitnom prostituticom. Iako ne postoje informacije čime se pojedine djevojke, sa kubicima silikona ili „vrelim“ fotografijama, tačno bave - one dobro znaju da im svaki lajk ili klik donosi novac. Zbog toga su spremne na sve.

I na našim prostorima ima djevojaka koje su ušle u „arenu žestoke borbe“ za svaki lajk. Šest najpoznatijih Banjalučanki na društvenoj mreži Instagram „prešle su igricu“ i uz pomoć muzičkih takmičenja, rijaliti programa i na samo njima znane načine - došle su do desetina pa i stotine hiljada pratilaca.

Krenimo redom:



## 1. IVANA CVIKIĆ

Ovu dvadesetdvogodišnjakinju na Instagramu prati čak 306.000 ljudi.

Rodena je u Banjaluci, ali živi u Laktašima. Od malih nogu zanima se za muziku. U tinejdžerskim danima se bavila plivanjem, da bi kasnije trenirala i kik boks. Voli brzu vožnju, motore i adrenalin. Slavu na mrežama postigla je pojavljajući se na muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“. Nije pobijedila glasom, ali jeste stasom. Tako je 2020. godine ponijela titulu najljepše takmičarke „Zvezde Granda“, što joj je donijelo regionalnu titulu najpoznatije banjalučanke na Instagramu. Iza sebe nema afera. Ne puni stupce žute štampe. Ne krije momka, a za sebe kaže „da je imala problema, jer je u maloj sredini, poput Laktaša, i da ne razumiju njen životni put i profesiju“.

**SEKSI FOTKE**  
„prvih dama“ Instagrama





## 2. BOJANA STOJKOVIĆ

Reklo bi se - tipična banjalučka starleta, inače porijeklom im Srpska. Na Instagramu je prati 190.000 ljudi. U opisu profila navodi da radi reklamiranje i održavanje profila.

Moto joj je „Kako zračiš tako i privlačiš“. Bojana je zaštitno lice pojedinih brendova. Široj javnosti postaje poznata kao učesnica rizalitija „Parovi“, nakon čega dobija epitet seks bombe. U medijima se pojavila zbog skandala gdje je ovdašnje vlasnike ugostiteljskih lokala optuživala da joj nisu platili reklamiranje. „Izbacuje“ golišave fotografije, a istovremeno u opisima često svoje pratioce „obrazuje mudrostima“, izrekama i citatima. Na Instagramu pokušava „progurati“ i svog psa, ali za sada bezuspješno. Pas Star Mery za sada ima samo 400 pratilaca i očigledno nije tako seksi kao gazdarica. Pas ima i svoj jutjub kanal!



## 3. IVANA VIDIĆ

Malo šta se o njoj zna osim da je rođena u Banjaluci. Živi na relaciji Banjaluka–Beograd. Na Instagram profilu stoji da je diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer. Na nekim drugim profilima piše da radi na UKC-u u Banjaluci, ali to ne možemo sa sigurnošću tvrditi. Izvjesno je da na Instagramu ima 129.000 pratilaca. Očigledno je da su joj hobiji skijanje, karting i adrenalin-ska vožnja, ali ipak najvažnije voli obilaske prestižnih banjalučkih lokala.

## SVE JE NA PRODAJU!

Svakako ćemo nastaviti sa top listom najpoznatijih banjalučkih starleta i influensera. Neki od njih su razvili ozbiljan posao zahvaljujući popularnosti na mrežama.

Drugi zarađuju desetine hiljada maraka mjesечно, jer imaju brojne pratioce, reklamiraju proizvode i kompanije. Instagram je samo jedna od društvenih mreža koja donosi bogatstvo i slavu. Zauzvrat se mora žrtvovati privatnost i intima. Očigledno je tačna ona stara da je sve na prodaju i da sve ima svoju cijenu!



## 6. MARIJANA BAJUNOVIĆ

Još 2017. godine imala je najpopularniji IG profil tada, sa nevjerojatnih 40.000 pratilaca. Bavi se manekenstvom. Pojavljuje se u muzičkim spotovima. Svoje atribute pokazuje otvoreno pa danas ima 66.700 pratilaca. Ako je suditi po fotografijama, Marija živi na relaciji Banjaluka–Grac–Minhen.



## 4. IVANA MACANOVIĆ

Atletičarka iz Banjaluke. Nekadašnja juniorska reprezentativka BiH. Slavu na Instagramu je stekla kada ju je počeo pratiti slavni fudbaler Kristijano Ronaldo. Bila je među par desetina onih koje je on pratio na ovoj mreži. Mediji su čak pisali da su se njih dvoje i upoznali u Zagrebu. Danas je fitnes trener, kažu srećno uodata. Ima i više nego zavidnih 125.000 pratilaca. Ronaldo je pomogao da se Macanovićeva „vine u zvijezde društvenih mreža“. Zarađuje pristojan novac reklamirajući razne proizvode.



## 5. JANKA I MILICA BUDIMIR

Sestre Milica i Janka Budimir rođene su u Sanskom Mostu. Danas jedna živi u Banjaluci, druga u Beogradu. Bave se istim poslom. Obe su fitnes treneri. Imaju vlastiti biznis i za sebe kažu da su privrednice. U njihovom vlasništvu je nekoliko fitnes klubova u glavnim gradovima Srpske i Srbije. Janka živi u Beogradu i ima 123.000 pratilaca na Instagramu. Milica je u Banjaluci i na mrežama je prati nešto više od 84.000 ljudi. Dva odvojena profila, isto zanimanje i mnogo fotografija.





## BIJELA KUGA: SRBI NESTAJU KAO NAROD!

**NEŠTO NE  
RADIMO  
KAKO TREBA**

**Godinama unazad, Republika Srpska se suočava sa negativnim prirodnim priraštajem. Svake godine više ljudi umire, nego što se rodi. Taj trend došao je vrhunac 2020. godine, kada je zabilježen najmanji broj rođene djece i najviše umrlih lica od nastanka Republike Srpske. Istovremeno, za pronatalitetne mjere izdvojeno je, samo u periodu 2016-2020. godine 940 miliona KM. Očigledno je, a to je pokazala i revizija učinka ovih mjeru, koju je uradila Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, da one nisu dale očekivane rezultate.**



**„NEDOSTAJE“ NAM VIŠE OD 7000 DJECE**

Prema statističkim podacima, Republici Srpskoj nedostaje oko 7200 djece ili 43%, za zamjenu generacija na godišnjem nivou. Stevo Pašalić je izračunao da je taj broj, na godišnjem nivou, 7435 djece, kako bi sljedeća generacija bila iste brojnosti kao sadašnja. Sugeriše da bi najviše trebalo stimulisati rođenje prvog i trećeg djeteta. To rješenje prisutno je i u Srbiji, gdje su najavljeni podsticaji za rađanje prvog djeteta u iznosu od 5.000 evra.

**O**d 2002. do 2020. godine Republika Srpska izgubila je oko 75.000 stanovnika, samo po osnovu prirodnog priraštajem. U 2018. godini, od 63 grada i opštine, samo Banjaluka i Istočno Sarajevo imali su pozitivan priraštaj. Porazno je da u 2019. i u 2020. nije zabilježen ni u jendoj lokalnoj zajednici.

Stručnjaci iz ove oblasti upozoravaju da društva suočena sa dugotrajnom stopom ukućnog fertiliteta ispod 1,5 upadaju u zamku iz koje nema izlaza. Tačnije, postoji dugoročna opasnost za demografski opstanak takvog društva. U Republici Srpskoj je ta stopa, posljednjih skoro dvadeset godina, uz manja odstupanja, oko 1,3. To je ispod stope od 2,1 djeteta po ženi, koja omogućava prostu reprodukciju. Ono što zabrinjava je da sve projekcije budućeg demografskog razvoja Republike Srpske ukazuju na pogoršanje nepovoljnih tendencija.

Vlada Republike Srpske označila je „demografsku obnovu Republike Srpske“, kao jedan od najvažnijih dugoročnih nacionalnih i političkih ciljeva i prioriteta. U Republici Srpskoj je trenutno u primjeni 30 mjera koje imaju direktni ili indirektni pronatalitetni karakter iz različitih oblasti. Odvijaju se u oblastima zaštite djece, roditelja i porodice, obrazovanja, rada i radnih odnosa, zdravstvene i socijalne zaštite, podrške ruralnom razvoju, kreditne i poreske politike. U izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora navode da mjeru nisu sistematizovane

ni u jednom zvaničnom aktu Republike Srpske. Takođe, nisu jasno definisani ciljevi koji se žele postići, kao ni pokazatelji za praćenje njihove uspješnosti.

Ekonomski kriza, nesigurna budućnost, loši stambeni uslove i izostanak finansijske pomoći države, su neki od faktora koji, prema mišljenju žena, utiču na rađanje djece. Kao mjeru koja bi podstakla rađanje, naročito ističu dječiji dodatak, kao univerzalno pravo koji bi se povećavalo sa redom rođenja djece. Tu su i zapošljavanje članova porodica sa više djece, fleksibilno radno vrijeme, rješavanje stambenog pitanja višečlanih domaćinstava i nacionalna penzija za majke troje i više djece. Prema iskustvima država čija je pronatalitetna politika postigla željeni uspjeh, dječiji dodatak se smatra jednom od najvažnijih materijalnih davanja za podršku roditeljstvu i podsticanje rađanja. U Republici Srpskoj, međutim, dječiji dodatak, u obliku u kojem se primjenjuje, nije definisan u stimulativnom obliku, već isključivo kao socijalna pomoć zbog prihodovnih i imovinskih cenzusa za njegovo ostvarivanje.

### Broj mjera veći, a korisnika sve manje

U posmatranom četvrtogodišnjem periodu povećan je broj mjeru pronatalitetnog karaktera i povećana su finansijska sredstava za njihovu realizaciju. Samo u 2020. godini izdvojeno je 202 miliona KM. Istovremeno, došlo je do smanjenje broja ko-

risnika prava, sa oko 479.000 u 2016. na oko 445.000 u 2020. godini. Iako se brojnim mjerama, godinama, borimo sa negativnim prirodnim priraštajem, dosadašnje aktivnosti nisu dale go tovo nikakve rezultate, navodi demograf Stevo Pašalić u svom radu „Recentna demografska kretanja – koliko djece treba Republici Srpskoj?“ Za negativni prirodnji priraštaj нико nije kriv, već je on produkt civilizacijskog napretka. Zato nema brzih rješenja. Nove mjeru mogu da povećaju natalitet, ali se ne može očekivati značajan porast broja djece, navodi Pašalić. On posebno naglašava da finansijski podsticaji nemaju dugoročan efekat. Kao primjer, navodi Njemačku, Austriju i Švajcarsku koje imaju velike finansijske podsticaje za porodice i djece, ali i dalje nizak pri-

rodni priraštaj. Važnije je da su majke pozitivno diskriminisane, da je tržište rada dostupno ženama, da žene ne moraju da biraju između posla i porodice. Takve mje re, kakve su primjenile skandinavske zemlje i Francuska, daju rezultate – smatra Pašalić.

N.V.

### KOLIKO NAS IMA?

U Republici Srpskoj, prema popisu stanovništva iz 2013. godine, živjelo je milion i 170 hiljada stanovnika. Prema procjenama Zavoda za statistiku RS, u Republici Srpskoj je, u 2020. godini, živjelo oko milion i 136 hiljada stanovnika.

### NIJE SVE U PARAMA!

Za realizaciju mjera koje imaju pronatalitetni karakter u periodu 2016-2020. godine je izdvojeno oko 940 miliona KM. Od toga je oko 80% finansirano iz sredstava prikupljenih u sistemu obaveznih doprinosa. Međutim, revizori upozoravaju da nije dovoljno pažnje posvećeno mjerama nefinansijskog karaktera. Ipak, mjeru su dale određene rezultate - zaustavljen je pad i stabilizovan broj životrođene djece, koji se kretao između 9000 i 9500 na godišnjem nivou.

Prilog broj 3: Demografska statistika Republike Srpske u periodu 1996-2020. godina

Godina	Broj stanovnika (procjena)	Životrođeni	Umrli	Prirodnji priraštaj
1996	1.193.656	11.939	10.676	1.263
1997	1.194.919	13.374	11.464	1.910
1998	1.196.829	13.046	12.123	923
1999	1.197.086	13.995	12.152	1.843
2000	1.196.395	13.643	12.960	683
2001	1.195.299	13.047	12.932	115
2002	1.194.178	12.336	12.980	-644
2003	1.192.622	10.537	12.988	-2.451
2004	1.190.526	10.628	13.082	-2.454
2005	1.187.940	10.322	13.802	-3.480
2006	1.185.145	10.524	13.232	-2.708
2007	1.182.217	10.110	14.146	-4.036
2008	1.179.717	10.198	13.501	-3.303
2009	1.177.995	10.603	13.775	-3.172
2010	1.176.419	10.147	13.517	-3.370
2011	1.174.420	9.561	13.658	-4.097
2012	1.173.131	9.978	13.796	-3.818
2013	1.171.179	9.510	13.978	-4.468
2014	1.167.082	9.335	14.409	-5.074
2015	1.162.164	9.357	15.059	-5.702
2016	1.157.516	9.452	13.970	-4.518
2017	1.153.017	9.339	14.663	-5.324
2018	1.147.902	9.568	14.768	-5.195
2019	1.142.495	9.274	15.081	-5.807
2020	1.136.274	9.161	16.582	-7.421
2002-2020	...	189.940	266.982	-77.042

Izvor podataka: Statistički godišnjak RS za 2019. godinu, procjene stanovništva i statistička saopštenja



# Izetbegovići na poklonjenju Johanu od Vildeshauzena

Autor kolumnne: Данијел СИМИЋ

**Godine 1234. papa Grgur IX postavlja katoličkog njemačkog biskupa, izvjesnog Johana od Vildeshauzena na čelo crkve u Bosni. Namjesto dotadašnjeg, domaćeg, optuženog za jeres. Vrlo brzo, nakon krstaških ratova koje je po naređenju Vatikana vodila Ugarska u Bosni, Nijemac moli papu da ga razriješi dužnosti. Zanimljivo za paralelu sa Šmitom iz današnjice, jeste i što mu je odgovoreno da davanje „otkaza“ ne dolazi u obzir. Slične instrukcije, vjerovatno, dobija od zemalja NATO postavljeni kancelar OHR u Sarajstanu. Poznat i kao Građanin Šmit. Trenutno, najveća prijetnja miru i ljudskim pravima u Evropi. Kako on lično, tako još i više ustanova koju predstavlja.**

**V**elika su očekivanja na njegovim plećima. A, objektivno, nejakim. Tako trenutno u močvari Bliskoistočnog Sarajeva i on samo kupuje vrijeme. Treba vremena i njemu, i propagandi koja ga je najavila kao „Boga Iz Mašine“ u starogrčkoj drami, da lakše podnesu istinu. Od razjarenog bika sa šiljkom na uglačanom pruskom šljemu, koji će čvrstom rukom i germanskim pedigreom disciplinovati Srbe, u praksi imamo autoritet manji i od Klovna Valentina. A to je baš teško postići!

Šmit fon Obercen, na polju komunikacije sa Srbima, sam sebi odmazde jer dosljedno, prepisivački, nastavlja antisrpsku politiku prethodnika. Za sve je kriva Republika Srpska, a rješenje svake krize njeno što veće razvlašćivanje. Bla, bla. CNN. 1992... To stvara dojam da mu uopšte nije do objektivne stvarnosti. Pošto do komunikacije nije sigurno.

Politička situacija nakon „blokade institucija“ i „srpskog jedinstva“, što su sintagme ovde namjerno stavljene pod navodnike, pretvorila se u mučno iščekivanje namještenog ekscesa. A taj neki pokušaj primjene Bonskih ovlasti ili djelelimičnog nasilja, sasvim sigurno neće inicirati Srbi.

Jednako kao što je liciemjerna politika Zapada i njihovih proksija sa Baščaršije, neshvatljivo je sramotno improvizovanje i opštetsrpski pasivno trpljenje najgnusnijih uvreda i prijetnji. Taj nivo mazohističke iščašenosti u javnom prostoru, može se porebiti samo sa psihologijom

onih Srba koji su se odažvali razgovoru sa „novim vlastima“ Nezavisne Države Hrvatske. Pa su poslije, isto tako mirno, u redu po dvoje i ruku povezanih žicom, čekali da im malj razmrška glavu i bace ih u jamu.

Smiješan bi bio nivo kreiranja paralelne stvarnosti iz Efbiha, da nije u pitanju ozbiljan propagandni narativ, po kojem će Republika Srpska potčeti rat. I to tako što će oni iz Sarajeva prvi uzeti naoružanje, napuniti ga, repetirati, nanijeti na cilj i zapucati. Zašto? Bili su primorani! I to se onda ponavlja.

Pa da ponovimo: U Sarajevu se neprestano emituju javni pozivi za neophodnost ubijanja u Banjoj Luci, jer Republika Srpska glasanjem u Narodnoj skupštini ne namjerava više učestvovati u namještenoj



Bakir IZETBEGOVIĆ FOTO:Hajat tv

po Evropi, te javno obraznjuje da je dogovorao da glasaju u Srpskoj, ali za „probosanske stranke“. Od revolucionarnih noviteta imamo učenje kako su svi u Bosni, prije 500 godina, bili isti narod. Za razliku od dosadašnjeg viđenja, u kojoj je flaša bila poluprazna, te nikako nijesu poturice, odnosno Srbi koji su prešli na islam, nego su oduvijek poseban narod; sada smo stigli do polupune identitetske boce, pa smo svi bili Dobri Bošnjani, a neki se odvojili u Srbe i Hrvate.

Ta politika nema pravne i razumne odgovore o budućnosti, pa zato bježi u prošlost. Davnu, na ivici bajke. A istorija i logika nas uče da se ne mogu kao suverenisti predstavljati oni koji su uvjek bili na strani tuđina i okupatora. Oni koji ljube ruku novom Johannu od Vildeshauzena, zalažući se da stranac odlučuje u našoj kući, nikad nijesu, niti će ikada biti patriote.

Ovaj scenario može imati smisla, ako Bakir i društvo priznaju da su evoluirali iz „Dobrih Bošnjana“ u „Zle Bošnjane“. Hegemonistička politika nasilnog unitarizma je glavno zlo u Dejtonskoj Dolini Plača i



t o  
n e m a  
veze sa trenutnim  
političkim vođstvom u  
Srpskoj. Sarajevu nije,  
i naprsto nikad neće  
valjati bilo ko iz Banje  
Luke. To je problem koji  
ostaje.

Ta politika nema pravne i razumne odgovore o budućnosti, pa zato bježi u prošlost. Davnu, na ivici bajke. A istorija i logika nas uče da se ne mogu kao suverenisti predstavljati oni koji su uvjek bili na strani tuđina i okupatora. Oni koji ljube ruku novom Johannu od Vildeshauzena, zalažući se da stranac odlučuje u našoj kući, nikad nijesu, niti će ikada biti patriote.

Svaki pravi rodoljub, kojeg god zakona i vjere bio, danas se zalaže za protjerivanje OHR.

**NAUČNIK IZ REPUBLIKE SRPSKE  
MEĐU NAJBOLJIM SVJETSKIM  
ISTRŽIVAČIMA**

— Željko STEVIĆ sa porodicom

# Od cijepanja drva do priznanja na međunarodnom nivou

**Docent na Saobraćajnom fakultetu u Doboju Željko Stević rangiran je među prvih deset naučnika u BiH i dva posto najboljih svjetskih istraživača Univerziteta Stanford za 2020. godinu. Za taj uspjeh zaslužan je ogroman rad i veliki broj samostalnih naučnih radova. Do sada ih je objavio oko 150, od kojih 58 na SCI listi i šest po pozivu na međunarodnom naučnom skupu. Za njegov profesionalni rad već se daleko čulo, pa za Faktor, ovaj mladi učenjak se prisjeća kako je još kao dječak znao šta mu je cilj u životu. „Dnevnicama“ od fizičkih poslova, tokom ljetih raspusta, dopunjavao je kućni budžet. Iako mu je djetinjstvo bilo teško, Stević se i danas nekih stvari rado sjeti. Dijelio je i pravdu, ali onu fudbalsku. Navika za konstantnim radom, saradnja sa kvalitetnim ljudima, talenat da se neke stvari mogu i relativno brzo završiti, zaslužni su za njegov uspjeh koji je prešao granice Srpske.**

**FAKTOR:** Iako ste bili među najboljim učenicima, odlazak na fakultet bio je upitan?

STEVIĆ: Sjećam se pitanja profesora iz srednje škole - šta želimo postati u životu? Moj odgovor je bio skroman, ali precizan. „Želim da završim fakultet i da osnujem porodicu“. Međutim, upravo upis na fakultet je bio upitan, jer nije bilo dovoljno sredstava za finansiranje mojih studija. Primanja nisu bila velika, jedno zaposleno u porodici, mlađi brat na prelazu iz osnovne u srednju školu... Tokom ljetnjih raspusta sam zarađivao kako bih kupio patike ili druge stavke, a kada sam završio srednju školu, počeo sam raditi u stolarskoj radionici. Na jedan način pomirio sam se sa trenutnim stanjem, da neću nastaviti svoje školovanje i obrazovanje.

**FAKTOR:** Koliko je majka bila zasluzna da upišete fakultet?

STEVIĆ: Majka je,

uz Božiju pomoć, bila prekretnica mog životnog puta, zahvaljujući kojem sam i došao do sadašnjih ovakvih rezultata, praćenih priznanjima na međunarodnom nivou. Jednoga dana, samo mi je saopštila da će ići na fakultet i da se spremim na put za Dobojsko gdje trebam nastaviti svoje obrazovanje, s obzirom da sam završio Srednju saobraćajnu školu. Ostatak je posebna priča.

**FAKTOR:** Dobrim dijelom ste i sami finansiјali svoje studije?

STEVIĆ: Igrao sam fudbal od malih nogu. Dolaskom u Dobojsko, počeo sam igrati za „Željezničar“, kako bih imao određeni džeparac. Pretodno sam dobio licencu za fudbalskog sudiju pa sam jedno vrijeme dijelio i pravdu na fudbalskim terenima, što je bio dodatni priliv novčanih sredstava. Stanovao sam u jednoj sobi u prizemlju kuće. S obzirom

da je uvijek bilo poslova oko nje, često sam u potpunosti odradivao kiriju. Kada su komšije vidjele koliko sam vrijedan, pozvali bi me da iscijepam drva, iskopam kanal i slično. Ubrzo zatim sam prešao u FK „Trebava“ Osječani, gdje sam i danas. Pročulo se o nekom mlađiču iz Zvornika koji je vrijedan, želi da radi, ne bira poslove, studira u Doboju, tako da sam često imao pozive, upravo iz Osječana, da obavim određeni fizički posao. Tako sam vremenom radio i sa određenim građevinskim grupama, kada sam god mogao uskladiti sa obavezama na fakultetu i to na teritoriji čitave tada opštine, a sada Grada Doboja.

**FAKTOR:** Uz sve to, kako ste uspjeli uskladiti učenje, a zatim i naučni rad?

STEVIĆ: Da bi se ostvarili ovakvi rezultati i uspjesi, potrebna je kombinacija rada, upornosti,

**„NAŠE RUKE, VAŠA AMBALAŽA“**

STEVIĆ: Znao sam angažovati i druge studente da rade sa mnom, jer bilo je u nekim momentima i preši posla. Tako je kroz šalu nastala i priča o „firmi Multikop“ sa svojim sloganom: „U cijepanju drva, firma smo prva. Nije šala, za tili čas kopanje kana. Krčenje, betonaža. Naše ruke - vaša ambalaža“. Jednostavno, život je pun prepreka i izazova koji se uz vjeru mogu prebroditi, jer Bog nam u određenim momentima šalje ljude koji nam mogu biti od pomoći, a u određenim ljude koji nam baš ne donose neko dobro, ali koji bi trebalo da nam posluže kao lekcija. U svakom slučaju, iz svake situacije možemo izvući pouku i naučiti kako dalje kroz život.

**DIJELITI ZNANJE**

STEVIĆ: Trenutni cilj mi je da se nađem među prvih 100 hiljada istraživača, što smatram da nije daleko. Takođe, namjeravam da nastavim sa istraživanjem i publikovanjem na istom ili višem nivou, da nastavim izvoditi kvalitetne kadrove koji brzo nađu svoje mjesto na tržištu rada, da se usavršavam i da dijelim svoje znanje sa svima koji žele da uče, jer kao što Aristotel kaže „Korjeni učenja su gorki, a plodovi slatki“.

marljivosti, žrtve i dar od Boga. Takođe, dužni smo da te darove koristimo i na način da budu na korist drugima, da dajemo, jer kao što sveti Jefrem Sirin kaže „Neka tvoja ruka ne bude ispružena radi uzimanja, već neka radije bude ispružena radi davanja“. E.F.M.



**NOVI  
atvbl.com**

## KAD ISTINA PROGOVORI: Komisija za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji



# Ignorisana upozorenja: NA ŠTA SU CIA I MI6 UKAZIVALI U SREBRENICI?

U izvještaju Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji na 1.106 stranica navedeni su svi događaji koji su prethodili julu 1995. godine, među kojima i upozorenja pojedinih obavještajnih agencija. Precizno je navedeno na šta su posebno skretali pažnju obavještajci Sjedinjenih Američkih Država (CIA), kada su u pitanju „zaštićene zone“. Agenti CIA-e su alarmirali šefove tvrdeći da će „muslimanski tvrdolinijaši gotovo sigurno pokušati da pokrenu vojne akcije iz sigurnih utočišta protiv srpskih položaja van zone“, kao i da UN nema dovoljno svojih snaga da garantuju bezbjednost.

**U** aprili 1993. godine, Rezolucijom 819 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, uspostavljena je zaštićena zona koja je obuhvatala Goražde, Žepu i Srebrenicu. Savjet bezbjednosti je u junu donio Rezoluciju 836, koja je „ovlastila mirovne snage Ujedinjenih nacija

da odvraćaju napade na zaštićene zone“, kao i države članice da „djeleju samostalno ili preko regionalnih organizacija... kako bi odgovorile na bombardovanje zaštićenih zona. Koncept „zaštićenih zona“ (ili sigurnih utočišta) u „grubo i urušenoj“ stvarnosti upotrebo snaga međunarodnih odnosa

često djeluje bolje u teoriji nego u praksi. To je definitivno bilo tačno u pogledu zaštićene zone u istočnoj BiH. U teoriji je trebalo da istočna zaštićena zona razdvoji suprotstavljene srpske i muslimanske snage, ali i da zaštititi civilno stanovništvo upotrebo snaga Ujedinjenih nacija povu-

čenih iz država članica. U martu 1993. godine, CIA je upozorila da će bez odgovarajuće i opsežne pripreme zaštićene zone, vjerovatno, propasti. Trebalo bi podsjetiti da su osim Srebrenice, Žepa i Goražda, Tuzla, Bihać i Sarajevo bili proglašeni zaštićenim zonama. U svojim izvještajima, oba-

vještajci CIA-e su ukazivali sljedeće:

„Nametanje sigurnih utočišta silom... naišlo bi na glasno protivljenje bosanskih Srba i gotovo sigurno bi zahtijevalo veliku intervenciju zapadnih sila.... Snage mnogo veće, od otprilike 7.500 vojnika UN, koji se sada nalaze u Bosni, bile bi potrebne

kako bi se garantovala bezbjednost, čak i pod pretpostavkom da se sve strane pridržavaju dogovora. Još veća sila bila bi potrebna u slučaju opštег nepridržavanja.... Muslimanski tvrdolinijaši gotovo sigurno bi pokušali da pokrenu vojne akcije iz sigurnih utočišta protiv srpskih položaja van zone.... Uspostavljanje sigurnih utočišta ugrozilo bi operacije humanitarne pomoći u Bosni, koje zavise od dobre volje Srba“, upozorenje je u izvještaju CIA-e. Ispostavilo se da je ovo upozorenje CIA-e bilo proročko.

U najkritičnijem trenutku za istočnu zaštićenu zonu, holandski bataljon vojske Dačbat (Dutchbat), koji se sastojao od oko 450 pripadnika, bio je raspoređen u četiri uzastopna razmještaja trupa (Dačbat I, II, III i IV). Prema mandatu Ujedinjenih nacija, kao dio Zaštitnih snaga Ujedinjenih nacija (UNPROFOR), bili su naoružani samo ručnim naoružanjem, mitraljezima i imali su dva ručna raketna bacača. Pod zaštitom Dačbata i UNPROFOR-a, Ujedinjene nacije su predložile evakuaciju oko 15.000 uglavnom Muslimana iz Srebrenice i okoline, ali muslimanske vlasti su se usprotivile tom potezu. Ozbiljni problemi su se, gotovo odmah, pojavili u pogledu istočnih sigurnih područja. U suštini, glavne komponente (ljudi, institucije, obavještajni podaci i politika) su se spojile na način koji je gotovo garantovao neuспjeh.

U izvještaju Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji navode se tri razloga za pomenuti neuspjeh. Prvo, Dačbat

je bio premalen i sa previše lakim naoružanjem. Drugo, podrška NATO-a i UNPROFOR-a je bila, u najboljem slučaju, loša. General Bernar Žanvije, komandant francuskih i mirovnih snaga, bio je u BiH u vrijeme vojne akcije u Srebrenici i oko nje. „Konstantno i metodično je odbijao da odobri vazdušne napade NATO-a na položaje Vojske Republike Srpske, jer je nepopustljivo vjerovao da general-potpukovnik Ratko Mladić i srpske vojne vode nisu namjeravali da osvoje čitavu enklavu. Takođe, smatrao je da Mladić traži način da se to pitanje riješi mirnim putem. Žanvije je smatrao da, u najgorem slučaju, Vojska Republike Srpske namjerava da uspostavi kontrolu samo nad glavnim putem južno od Srebrenice, a to nije zahtijevalo vazdušne napade NATO-a. Nijedan od glavnih savezničkih NATO partnera nije vršio pritisak na Žanvije da se predomisli. Shodno tome, Žanvije lično, kao i Washington, London, Pariz, Hag, Berlin itd., saučesnici su u razvoju događaja u Srebrenici u julu 1995. godine“, navodi se u izvještaju.

Naglašava se i to da obavještajni oficiri nisu uspjeli da pruže tačne, pravovremene i korisne informacije vojnom i civilnom rukovodstvu. Iako su CIA i MI-6 izvještavali o etničkom čišćenju koje su činile sve strane, mnoge obavještajne organizacije i kreatori politike, rutinski su predviđale čišćenje Srba na teritorijama pod kontrolom Muslimana, naglašava se u Izvještaju Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji A.J.

Previše organizacija je bilo angažovano za prikupljanje obavještajnih podataka i analiziranje informacija: UNPROFOR, posmatrač Zajedničke komisije koji su pratili Dačbat; Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR), Doktori bez granica (MSF), vojska Muslimana (takozvana ARBiH), Vojna jedinica u Tuzli, sektor sjeveroistok (SSI), Komanda Bosne i Hercegovine (BHK) u Sarajevu, Sjedište UN-a u Zagrebu, Sjedište UN-a u Njujorku, holandska Vojna obavještajna služba (VOS), Američki zajednički centar za analizu u Molsvortu u Engleskoj i razne državne obavještajne službe, uključujući CIA-u u Vašingtonu i na terenu u BiH. Koordinacija među svim ovim navedenim organizacijama uopšte nije postojala. Organizacije bi „sjedile“ na obavještajnim podacima, ili bi ih namjerno sakrivale od drugih agencija. Ponekad su obavještajni podaci bili „poslati“ kolegama iz drugih obavještajnih organizacija, a da ti podaci nikad nisu stigli do odgovarajućih kreatora politike. Bilo je i slučajeva da kreatori politike jednostavno ne bi postupali po obavještajnim podacima. Ne bi im vjerovali, ili bi tvrdili da je to u suprotnosti sa tekućom politikom

### „NEVAŽNI CILJEVI“

Još jedan problem sa obavještajnim podacima je bio među samim profesionalcima koju su prikupljali ove podatke. Posao prikupljanja obavještajnih podataka može otežati nekoliko problema. Obavještajci često ne uzimaju u obzir „neželjene posljedice“ ili „neočekivane rezultate“. Takođe, oni mogu biti žrtve „inerzialnog razmišljanja“ - mišljenja koje prati tok svijesti i koje stvari dogadaji ne mogu poljuljati. Na obavještajne službenike može uticati „kognitivna disonanca“ prilikom koje se oni uvjere u nešto uprkos dokazima koji ukazuju na suprotno. Na njihovo razmišljanje i analizu može uticati problem „dječaka koji je vikao: Vuk“, gdje oni često obavještavaju o nečemu što se nikada ne dogodi. Problem je u tome što se često, na kraju, ostvari ono što su predviđali, ili o čemu su pisali, a niko u to ne povjeruje. Obavještajni podaci u vezi sa ratom u BiH, uključujući Srebrenicu, patili su od većine ovih problema. Oni su odbacili Srebrenicu i enklavu kao vojno nevažne ciljeve i bili su uvjereni da Mladić nije bio zainteresovan za napad na Srebrenicu. Mnogi obavještajci su takođe ignorisali operaciju Krivaja-95, trogodišnju opsadu Srebrenice od aprila 1992. do jula 1995. godine, odbijajući da tako veliki napor smatraju prethodnicom velike vojne akcije. Suština je da obavještajni podaci, uglavnom, nisu uspjeli da obave svoj posao kod glavnih sila, što je rezultiralo neuspjehom u politici koja je uspješno mogla da sprječi tragediju koja se desila u Srebrenici.



**SAKRIVALI PODATKE**



## TERAPIJA NE POMAŽE

Nakon što je pokušala samoubistvo u pritvoru, Sabaheta Džindo je od banjalučkog suda tražila da se liječi kako više ne bi krala.

– Potrebno je da primam terapiju kako bih izbjegla da činim krivična djela i u budućnosti – rekla je ona. Očigledno je da se ni ovaj put nije izlječila, jer je i nakon ovog događaja povezana sa najmanje dvije krađe.



Sabaheta Džindo FOTO: MUP RS

**„Kraljica džeparoša“ Sabaheta Džindo:**

**„Govorim sebi nemoj, ženo, pusti tu čokoladu! Nemoj krasti, ali džaba!“**

**Gotovo da nema grada u BiH i regionu u kojem Sabaheta Džindo nije barem jednom uhapšena i osuđena zbog krađa. Policija joj stavi lisice na ruke, ali ona uvijek nastavlja po starom. I ne bira! Uzima sve što joj dođe pod ruku. Ova poznata kradljivica ranije je pričala za medije da „jednostavno ne može odoljeti kada vidi novčanik ili torbicu i da ih mora ukrasti“.**

**G**odinama „operiše“ širom BiH, a zadnju krađu počinila je na području Bijeljine.

– Apelujemo na građane da, ukoliko primijete Sabahetu Džindo, o tome odmah obavijeste najbližu Policijsku stanicu ili prijave na broj 122 – naveli su iz policije. Kako su pojasnili, sumnjiće je da je u proteklom vremenском periodu krala novčanike i torbice iz butika i prodavnica na području ovog grada. Prije par godina, nakon jednog hapšenja obratila se medijima i ispričala zbog čega i kako krađe.

– Nikad ne planiram da krađem i ne znam kad će i hoću li stati s današnjim danom, ili će sada ukrasti ovu čašu, ili millon, ili marku. Nisam sigurna kad kažem da neću ukrasti, ali se suzdržavam da to ne uradim. U tašni sam znala imati 5.000 KM, a krađem čokoladu od šest maraka. Kažem sebi: „Nemoj, ženo, pusti tu čokoladu“, ali ne može. Govorim nemoj krasti, ali džaba – ispričala je tada Džindo, koja ima dijagnozu koja govoriti da ima patološki nagon za krađom (kleptomanija).

Kako kaže, nikada ne planira krađu pa se zbog toga nikada nije „maskirala“, a često, kada je uhapse, vrati novac svojim žrtvama. Ima svoje „metode“ kako da pride i opelješi žrtvu. I taj princip rada ove „kraljice džeparoša“ uvijek je isti. Ljubazno razgovara sa žrtvom, a zatim iskoristi nepažnju i ukrade novac.

Zbog svega ima presudu Osnovnog suda u Bijeljini i novčanu kaznu u iznosu od 4.500 KM. Opštinski sud Sarajevo izrekao je Sabaheti kaznu zatvora u trajanju od jed-

ne godine, a uslovno na dvije godine i šest mjeseci. Presudom Opštinskog suda Mostar, Džindo je „dobila“ mjeru prisilnog smještaja u zdravstvenu ustanovu u trajanju od šest mjeseci, dok je Opštinski sud Zenica utvrdio da je krivično djelo izvršila u stanju neuračunljivosti. Protiv nje su u toku još mnogobrojni postupci zbog počinjenih krađa. Posljednju presudu izrekao joj je Osnovni sud u Banjaluci početkom ove godine, kada je osuđena na pet mjeseci zatvora, a izrečena joj je i bezbjednosna mjera psihijatrijskog liječenja. Džindo je u potpunosti priznala krivicu za krađu novca koju je izvršila u septembru prošle godine u centru Banjaluke. Olakšavajuća okolnost prilikom odmjeđavanja visine zatvorske kazne bilo je to što je vratila sav novac Banjalučanki koju je prethodno opelješila. Džindo je tako priznala da je 2. septembra prošle godine došla u jedan frizerski salon tražeći termin za feniranje i broj telefona. Kada je vlasnica otvorila ladicu, kradljivica je iskoristila njen odlazak u toalet te je iz novčanika, koji je ranije „snimila“, ukrala 2.350 KM. Nakon hapšenja, tokom boravka u pritvorskoj jedinici KPZ Banjaluka pokušala se ubiti, a tragediju su sprječili zatvorski čuvari. Na osnovu ljekarskog nalaza i mišljenja sud je donio naredbu o premještanju pritvorenice na Sokolac. Međutim, ubrzo je nastavila po starom. Kamere su je snimile u krađi 15. juna ove godine. Na snimcima koji su objavljeni vidljivo je kako je Sabaheta u jednoj prodavnici, iskoristila nepažnju vlasnice i ukrala odjeću. I tako ukrug...P.H.


**Nakon brojnih tužbi stigle i prve presude protiv direktora Civilne zaštite**



Milan NOVITOVIĆ FOTO: Srna

**Novitović radnicima nezakonito uskratio pravo na odmor**

**Dosadašnjem „prvom čovjeku“ Civilne zaštite kao da je dosadila funkcija pa je, očekujući moguće imenovanje u Putevima RS, prekršio brojne zakone na teret radnika braneći im zagarantovano pravo na odmor.**



**Решење**

1. Кристине Маринолдаци, распореденој на радно место медицинар у Сентору за деминирање, одобрава се исплата накнаде у висини просjeчне плате остварене у претходној три мјесецу, односно 1.507,64 KM, на име неискоришћеног годишњег одмора за 2020. годину.

2. Задржава се Одсјеком за развој и аналитику да на износ утврђен у тачки 1. овог рјешења, издаји обрачун пореза на доходак.

**Образложение**

Рјешењем Одборa државне управе за жалbe, број 32/02/127-334/21 од 28.09.2021. године, утврђено је Рјешење Републичке управе цивилне заштите, број 25.04-118-86/21 од 13.08.2021. године, којим је забележено да Кристине Маринолдаци као и Рјешење о коришћењу годишњег одмора, број 25.04-113-23-252/21 од 15.07.2021. године, Одсјек државне управе за жалbe је наложио првостепеном органу да именованој исплати накnadu штете на име неискоришћеног годишњег одмора у складу са чланом 16а став 4. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), у висини просjeчне плате остварene u претходnoj tri mjeseca utvrđenoj opštinskim aktom ili ugovorom o radu. Након увидja u platne liste Kristinu Marinoldaću, za mjesecje јули, август и септембар 2021. године, utvrđeno je da prosječna plata nakon oporezivanja iznosi 1.507,64 KM. Одјељење за развој и analitiku ће приликом исплате накnade izvršiti obračun porезa na dohodak. На основу navedenog, odlučeno je kao u dospozitivu.

**Поука о правном лијекu:** Против овог Рјешења може се поднijeti приговор директорu Републичке управе цивилne заштite у року од 8 дана од дана пријema rješenja.

Достављено:

- Именованој,
- Одјељењу за развој и аналитику,
- а/а.

В.Д. ДИРЕКТОРА  
Милан Новитовић

**Z**vući nevjerojatno, ali Republika Srpska od početka novembra nema direktora Civilne zaštite pa ni u mandatu vršioca dužnosti. Još je čudnije da je tokom poplava, početkom novembra, predstavljen kao neko u punom mandatu, a on to u stvari nije. Milan Novitović, kada Ujedinjene Srpske Nenad Stevanović, te je na nekoliko sastanaka, imenovanje u Putevima, predstavljao kao pitanje od najveće važnosti, kaže za Faktor izvor iz US.

„Zadatak da sproveđe tu kadrovsku kombinatoriku dobio je predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevanović, te je na nekoliko sastanaka, imenovanje u Putevima, predstavljao kao pitanje od najveće važnosti, kaže za Faktor izvor iz US.

Novitoviću se „zgadila“ Civilna zaštita i nakon brojnih prijava za nezakonito postupanje u vrijeme pandemije, ali i nakon brojnih tužbi radnika, jer im nije dozvoljavao korištenje godišnjeg odmora.

U posjedu Faktora je odluka Odbora državne uprave za žalbe kojom se Civilnoj zaštiti načela da radnicima koji su se žalili na odluku o (ne)korištenju godišnjeg odbora isplate nadoknade u visini tri prosječne plate.

Z.S.

## Glumac Branislav Lečić za FAKTOR priznaje:

# Nisam više isti čovjek!

Branislav LEČIĆ FOTO: Srbija danas

Otvorio sam širom oči, ponovo se rađam, otkriva za Faktor glumac Branislav Lečić, čije ime, nakon optužbi za silovanje, izaziva oprečne stavove. Iako je iza njega višedecenijska uspješna glumačka karijera, sedam mjeseci nije radio i navodi da mu je to ugrozilo egzistenciju. Zanima ga samo istina u kojoj vidi ozdravljenje, pa i od „medijske hajke“ za koju tvrdi da je vođena u njegovom slučaju. Otvoreno priča i šta je sve doživio u proteklim danima, ali najavljuje i neke nove glumačke i rediteljske nastupe.



**FAKTOR: Koliko Vas je čitava situacija o lažnim optužbama za silovanje promijenila?**

LEČIĆ: Da li sam se promijenio poslije svega?! Da pitam ja vas: kako biste se vi osjećali da Vas ovako „razapnu“ u javnosti samo zato što je neko pokazao prstom na vas, a ispusti se da to nema nikakve veze sa istinom. Da se to dokazano nikada nije ni desilo. Da je cijela priča izmisljena i tendenciozno plasirana protiv vas kao čovjeka, kao muškarca, kao oca, kao biće! Šta je sa stresom i to svakodnevnim više od pola godine? Šta je sa mojim osjećanjima prema mojoj kćerki Ani kojoj, ne daj Bože, neko nasilje može da se desi. Šta je sa mojim sinom koji može sutra da doživi istu takvu lažnu optužbu? Šta je sa mojim Lavom kome sve to treba objasniti kroz što to njegov tata prolazi? Šta je sa mojom partnerkom Jelenom koja još uvijek trpi nasilje sa prijetćim porukama pred vratima svoga stana i u poštanskom sandučetu. Šta je sa mojih 7 mjeseci zaustavljenim poslom zbog kojih sam potpuno egzistencijalno ugrožen. Da li vas sve to mijenja? Da, sigurno. Promjenio sam se. Nisam više isti čovjek. Otvorio sam širom oči, ponovo se radam. Nisam izgubio osjećaj za igru, jer to bi značilo da sam se određeno radost. A to se neće desiti dok god živim, ali sam postao mnogo strožiji i oprezniji prema sebi i prema drugima. Zanima me istina i samo istina i držaću je se do kraja ma koliko da boli, ma koliko da košta i mene, ali i druge. Jedino istina liječi i ozdravljuje.

**FAKTOR: Da li je za istinu dovoljna presuda?**

LEČIĆ: U slučaju Danijele Štajnfeld, jer to je samo njen slučaj. Ja sam u njemu predviđen kao kolateralna šteta, zarad njenih ciljeva vezanih za ostanak, uspjeh i afirmaciju u SAD-u. Nije pokrenut krivični postupak, tako da nema ni suda ni presude. Vođen je samo predistražni postupak u kome je krivična prijava odbaćena, ne u nedostatku dokaza, nego sa jasnim dokazima koje je policija i tužilstvo svojim temeljnim i analitičkim radom pribavila. Oni su ustanovili da se prijavljeno silovanje, od 7. maja 2012. godine, nije ni moglo desiti jer sam ja u periodu, kada ona tvrdi da se to desilo, tačno u to vrijeme igrao predstavu i bio sa svojom drugom bivšom suprugom Ninom u klubu Sinema do 4 sata ujutro. I za jedan i za drugi događaj ima više od 25 svjedoka. Znači, da ponovim, nije ona mene optužila da sam ja nju nekada i negdje silovao, nego tačno i kad i gdje, vrijeme i mjesto. Moji advokati i ja nismo imali uvid u izjave Danijele i njenog advokatskog zastupnika niti u izjave bilo koga. Znači, završna odluka tužilaštva nije bazirana na mojoj izjavi, niti izjavi bilo koga drugog, nego isključivo na izjavama Danijele Štajnfeld i obimnom istraživanju policije. Ako bilo ko može, poslije ovako čvrstih dokaza, da i dalje rasteže ovu priču i laž podržava - sigurno nema dobre namjere ni prema meni, ali ni prema pravdi, pravosuđu i državi. E tu se moramo, htjeli ne htjeli upitati - zašto? Za-

što je nekome u interesu da promoviše LAŽ?

**FAKTOR: Mediji danima pišu o tome kako iza čitave situacije stoji politika. Mislite li da je aféra namjerno stvorena zbog vašeg političkog diskreditovanja?**

LEČIĆ: Tu je i odgovor na vaše pitanje. Prvi dio ove priče su Danijelin motivi, ali drugi dio je dil koji je napravljen između nje i onoga u političkoj opoziciji Srbije, kome sam se našao na putu. Njemu ili njima je odgovaralo da me, kroz Danijelinu lažnu priču, diskredituju kao čovjeka i uklone iz politike. Uspjeli su u tome. Zato njih ne zanima istina nego medijska hajka koja konstantno podržava laž, a samim tim i moju diskreditaciju. Poslije političkog dogovora, Danijelu više nisu zanimali čitaniji i gledaniji mediji, što bi bilo logično da je u pitanju samo njena kampanja. Valjda je bolje da je već broj ljudi čuje. Ne, to više nije bila njena kampanja, nego je postala kampanja samo jedne grupe medija koji zastupaju stavove i metode onog dijela opozicije kome sam stajao na putu, a koji je i dio finansijske strukture istih medija.

uradim nešto tako. To je suprotno časti, muškosti, ljudskosti i mom kodeksu i svetonazoru. Jedino da sam dugotrajni skri-

veni bolesnik, ali to bi se otkrilo medicinskim dokumentima i prošlošću! Nema toga.

S.D.



### NEĆU ZABORAVITI

**FAKTOR: Da li Vas je neko od njih kontaktirao i izvinio Vam se nakon oslobođajuće presude?**

LEČIĆ: Da, jeste. Izvinilo se više njih. To izuzetno cijenim. Svako od nas može da pogriješi, ali priznati se - to je veliko i ohrabrujuće. Ti ljudi ne smiju nikad da se zaborave. I ja ih sigurno zaboraviti neću.

### BURA U BRČKOM

Na regionalnom pozorišnom festivalu u Brčkom, pojedine Lečićeve kolege iz Beograda, Sarajeva, Zagreba i Zenice solidarisale su se sa beogradskom glumicom Danijelom Štajnfeld, koja ga je optužila za silovanje. Reakcija je uslijedila nakon što je uprava festivala, a da pri tome kako tvrde glumci, nikoga nisu obavijestili, užiri imenovala Branislava Lečića. Reditelji određenih predstava su se povukli sa 38. Susreta pozorišta/kazališta Brčko distrikta BiH, i uputili su i pismo Direkciji ovog festivala u kojem su predložili da ove godine predstave ne budu ocjenjivane. I sve to zbog Lečića, koji je nastavio medijski rat sa Štajnfeldovom.



## DA LI JE FILM RIDLIJA SKOTA KRAĐA IDENTITETA GUČIJEVIH?

# ROMANSA KOJA JE ZAVRSILA UBISTVOM




FOTO: Vox

Iako je duboko zagazio u devetu deceniju, režiser i producent Ridli Skot (1937), kao da je ušao u najproduktivniju i najkreativniju fazu svog života. Trenutno se u bioskopima širom svijeta prikazuju njegovi filmovi „Last Duel“ kojem će se, ovih dana, pridružiti i biografska priča o čuvenoj dizajnerskoj porodici Guči pod nazivom „House of Gucci“. Čuveni režiser ne planira da pravi pauzu već najavljuje nove projekte, kako na velikim tako i na malim ekranima. Njegova dva najdugovječnija filma, koja su ga lansirala među poznata režiserska imena, zaživjeće i na malim ekranima u formi serija. Riječ je o filmovima „Alien“ (Osmi putnik) i „Blade Runner“.

**U** filmu „House of Gucci“ govori se o nesrećnoj romansi Patričije Redani i Mauricija Gučija koja je završila ubistvom. Prije svega, Skot se nuda da će ovo ostvarenje proći mnogo bolje nego njegov prethodni film „The Last Duel“. Nastao prema scenariju Meta Dejmona i Bena Afleka, „The Last Duel“ sa Adamom Drajverom, Metom Dejmonom i Džodi Komer, trebalo je da bude gotov još prošle godine, ali je zbog pandemije posao priveden kraju tek ove godine i film je na velika platna stigao polovinom oktobra. Film je naišao na dobre kritike, ali i vrlo mlak prijem kod publike zbog čega je njegov učinak na bioskopskim blagajnama na nivou očajnog. Zbog toga se režiser nuda da će priča o poznatoj porodici iz svijeta mode, sa Adamom Drajverom i Lejdi Gagom u glavnim ulogama, naići na bolji prijem kod publike. Tokom razgovora za BBC Skot je opovrgao optužbe Patričije Guči, čukununuke Gučo Gučija, koja je izjavila kako je „ovaj projekat čista krađa identiteta familije kako bi se ostvario profit, odnosno kako bi se povećali prihodi holivudskog sistema“.

Ridli Skot je rekao: „To me ne interesuje. Ovo je film o ubistvu. Oni su zaboravili da je on (Mauricio) ubijen. Jedan od braće je završio u zatvoru zbog utaje poreza. Nemojte mi govoriti o stvaranju profita. Kada uradite tako nešto, jasno vam je da želite postati predmet interesovanja javnosti.“

Cini se da će se režiserskog posla držati isključivo na velikim ekranima, ali će definitivno voditi glavnu riječ u stvaranju serijala zasnovanih na filmovima koji su pažnju cijelog svijeta skrenuli na njegovo režersko umijeće.

Iako je bio poprilično angažovan ove godine, Ridli Skot ne planira da napravi pauzu. Upravo suprotno! On želi da bude veoma aktivan u skorijoj budućnosti. Pored najava da će radići na, za sada još uvijek neimenovanom novom „Alien“ prequel-u kao i nastavku filma „Gladiator“, režiser je potvrdio da sa novim projektom počinje već 15. januara. Riječ je o filmu „Kitbag“, biografskoj priči o Napoleonu Bonapartu u kojoj će francuskog imperatora i vojskovođu igrati Hoakin Finiks, dok će se Džodi Komer pojaviti kao Marija Antoaneta. V.M.



Lady Gaga

# Zašto je seksualna želja toliko važna za vezu?

## Vragolije u krevetu i divlja strast dovode do ludila!

### VOV SU RAZLOZI ZBOG KOJIH MUŠKARCI GUBE INTERESOVANJE

Neki uobičajeni razlozi zbog kojih muškarci doživljavaju smanjeno interesovanje za seks uključuju: nedostatak emocionalne veze, ponovljeno seksualno odbacivanje, stres, osjećaj stida i krivice zbog svoje seksualnosti i razna zdravstvena pitanja, ali i rezultat seksualnog problema, kao što je prerana ejakulacija ili erektilna disfunkcija.

**Seks je važan za održavanje srećnih i romantičnih odnosa. Ne morate se oslanjati na komplikovane metode istraživanja da biste to znali. Možete direktno pitati ljudi zašto imaju seks i saznati da je to često iz razloga da bi ojačali svoje odnose. Na primjer, kada doživljavaju intenzivnu strast prema partneru i imaju zadovoljavajući „odnos” u krevetu, ljudi će vjerojatno izraziti naklonost i pozitivna osjećanja prema toj osobi. Čak i samo maštanje o seksu sa trenutnim partnerom može poboljšati vezu, na isti način kao što je izražavanje ljubavi ili davanje komplimenata.**

**Ž**elja, međutim, vremenom opada, pri čemu mnogi parovi ne uspijevaju održati seksualno ispunjenje u svojim dugim vezama. Ponekad, pad želje ukazuje na šire probleme u vezi. U nedavnom istraživanju, koje je objavljeno u novina Psychology today (Psihologija danas), predloženo je da seksualna želja služi kao mjerac osjećanja. Konkretno, želja (ili njen nedostatak) može ili potaknuti vezu sa partnerom ili smanji-

ti ulaganje u odnos sa osobom, koja nam više ne izgleda „prikladnom”.

Da bi testirali ovu mogućnost, proveli su pet studija, u kojima je, između ostalog ispitano i da li bi se žrtvovali za partnera.

U prvoj i drugoj studiji učesnici su ponovo proživjeli aktivnost koju su doživjeli sa svojim partnerom, koja je bila: ili seksualna, ili nije uključivala tu „aktivnost”. Zatim su učesnici ocijenili svoju želju da urade nešto što bi

njihovog partnera usredio ili su im otkrili nedavni lični događaj tokom interakcije licem u lice. Sudije su pratile pokazano razumijevanje i brigu, kao što je slušanje i prenošenje osjećaja i naklonosti prema partneru.

Na kraju ispitivanja su otkrili da je seksualna želja za partnerom dovela do povećane potrebe da se učini nešto što bi osobu sa kojom smo u vezi učinilo srećnom.

Sve u svemu, ispitivanja pokazuju da

seksualna želja funkcioniše kao mehanizam koji podstiče ulaganje u partnere za koje se smatra da ih vrijedi задрžati kraj sebe. Takva dinamika, međutim, može varirati tokom odnosa, jer budućnost može sa sobom donijeti neželjene promjene u načinu na koji se partneri percipiraju. U ranim fazama razvoja odnosa, ljudi često prikrivaju svoje mane, a kasnije postepeno postaju nepažljivi prema potrebama jedni drugih. Niska seksual-

na želja je uobičajena i kod muškaraca i kod žena, ali se često može riješiti i razmjenom naklonosti i razgovorom van spavaće sobe, ali i izdvajanjem dovoljno vremena za seks. Ponekad je najbolji tretman za slabu seksualnu želju kod bilo kog partnera samo savjetovanje – za rješavanje otvorenih sukoba, skrivenih ogorčenosti, borbe za moć u vezi ili drugih međuljudskih prepreka erotskom interesovanju.

M.N.